

l19_cqc_the2 (TMdTJEmPfB- wcT1J3hcVEFRg5MYFmXQocrg3)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_cqc_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (((v2_cqc_the1 X1 X0) \wedge (v2_cqc_the1 (k8_cqc_lang \\ X0 X1 X2) X0)) \Rightarrow (v2_cqc_the1 X2 X0)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (((v2_cqc_the1 (k8_cqc_lang X0 X1 X2) X0) \wedge \\ (v2_cqc_the1 (k8_cqc_lang X0 X2 X1) X0)) \Leftrightarrow (v2_cqc_the1 (k10_cqc_lang \\ X0 X1 X2) X0)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow ((v2_cqc_the1 (k10_cqc_lang X0 X1 X2) X0) \Rightarrow \\ ((v2_cqc_the1 X1 X0) \Leftrightarrow (v2_cqc_the1 X2 X0)))))) \end{aligned}$$